


# Magozwe

Lesley Koyi  
Setswana

Kwa toropo-kgolong e e pheteselang ya Nairobi, kgakala le botshelo jo bo bothito jwa kwa gae, go ne go dula basimane ba ba dulang kwa mebileng. Ba ne ba amogela letsatsi le lengwe le lengwe jaaka le ne le tlhaba.

Moso mongwe basimane ba ne ba mena meseme ya bona fa ba tsoga. Ba ne ba robala mo fatshe mo samenteng se se maruru. Ba ne ba gotsa molelo ka matlakala go leleka serame. Mo setlhopeng se sa basimane, go ne go nale mongwe a bidiwa Magozwe. O ne a le monnye mo go bone.



Batsadi ba ga Magozwe ba tlhokafetse a na le dingwaga tse tlhano fela. O ile a ya go dula le malomagwe. Monna yo o ne a sa kgathalele ngwana. O ne a sa fe Magozwe dijo sentle. O ne a mo berekisa jaaka lekgoba.



Fa Magozwe a ne a ngongorega kgotsa a botsa dipotso, o ne a ntewa botlhoko. Fa Magozwe a ne a botsa gore a ka ya sekolong, malomagwe o ne a mo betsa mme a re, "O seelele se segolo gore o ka ithuta sengwe."

Morago ga dingwaga tse tharo tsa tshotlakako e, Magozwe o ile a tshaba. O ile a tshimolola go dula kwa mebileng.




Botshelo jwa mebila bo ne bo le thata mme go ne go le thata mo basimaneng go bona fela sa go ja. Ka matsatsi mangwe ba ne ba tshwarwa, matsatsi mangwe ba ne ba ntewa. Fa ba ne ba lwala, go ne go se kwa ba ka bonang thuso gona.

Setlhopa se sa basimane se ne se tshela ka madinyana a ba neng ba a bona ka go kopa, le go rekisa dipolasetiki le go rekisa dilo tse di ka dirisiwang gape. Botshelo bo ne bo le bokete thata ka ntlha ya dintwa magareng ga basimane ba ba neng ba batla go laola dikarolo dingwe tsa toropo-kgolo.




Ka letsatsi lengwe fa Magozwe a ntse a batlana le dijo mo matlakaleng, o ile a bona buka e e gagogileng ya dipadi. O ile a ntsha leswe mme a e tsenya mo mokotlaneng wa gagwe.

Letsatsi le lengwe le lengwe morago ga moo, o ne a ntsha buka e mme a lebelela ditshwantsho. O ne a sa itse go buisa mafoko.



Ditshwantsho tsa padi e di ne di bua ka ga mosimane yo o ileng a gola go nna mofofisi wa sefofane.


Magozwe o ne ka gale a lora gonna mofofisi wa sefofane. Ka matsatsi a mangwe, o ne a ipona e le ena mosimane yo o mo padding.



Go ne go le maruru thata mme Magozwe  
o ne a eme mo thoko ga tsela a kopa.  
Monna mongwe a tla kwa go ena.

“Dumela, ke nna Tomase. Ke dira gaufi le  
mo, ko tulong e o ka bonang dijo teng,”  
ga rialo monna yo.

A supa ntlo e e serolwane e e nang le  
marulelo a botala jwa legodimo. “Ke  
tshepa gore o tla ya moo go ya go batla  
dijo?” monna yo a botsa. “Ka gongwe,” a  
bua a tsamaya.



Morago fa dikgwedi di ntse di tsamaya,  
basimane ba ne ba tlwaetse go bona  
Tomase moo. O ne a rata go bua le  
batho, bogolo-segolo batho ba ba dulang  
mo mebileng.


Tomase o ne a reetsa dipadi tsa  
matshelo a batho. O ne a a le pelo-telele,  
ebile a le maitseo.

Basimane ba bangwe ba ne ba  
tshimolola go ya kwa ntlong e e  
serolwane go ya go batla dijo tsa  
motshegare.



Magozwe o ne a dutse mo thoko ga tsela  
a lebeletse buka ya ditshwantsho fa  
Tomase a tla go dula mo thoko ga  
gagwe.

“ Padi e e bua ka eng? ” ga botsa  
Tomase.  
“ Ke ka mosimane yo o nnang mofofisi  
wa sefofane,” ga araba Magozwe.  
“Leina la mosimane ke mang?” ga botsa  
Tomase.  
“Ga ke itse, ga ke itse go buisa,” ga rialo  
Magozwe a buela kwa tlase.



Fa ba kopana, Magozwe o ile a tshimolola go bolelela Tomase ka ga botshelo jwa gagwe. E ne ele ka ga malomagwe le gore goreng a tshabile. Tomase o ne a sa bue thata, ebole o ne a sa bolelele Magozwe gore a dire eng, mme o ne a reetsa ka tlhoafalo ka dinako tsotlhe.

Ka nako tse dingwe ba ne ba bua fa ba ntse ba ja kwa ntlong ya marulelo a botala jwa legodimo.



Go isa kwa matsatsing a botsalo jwa ga  
Magozwe jwa dingwaga tse lesome,  
Tomase o ne a fa Magozwe buka. E ne e  
le padi ka ga mosimane wa kwa  
magaeng o o golang go nna setshameki  
se se itsegeng sa kgwele ya dinao.

Tomase o ne a buisetsa Magozwe padi  
eo makgetlo a mantsi, go fitlhela letsatsi  
lengwe a re,

"Ke nagana gore ke nako ya gore o tsene  
sekolo o ithute go buisa.Wena o nagana  
eng?"

Tomase a tlhalosa gore o itse tulo e bana  
ba ka dulang teng le go ya sekolong.




Magozwe o ne a nagana ka tulo e ntšhwa e, le ka go ya sekolong. Ka gongwe malomagwe o ne a bua nneta mme ke motlapa fela o o sa kgoneng go ithuta sepe?

Fa a ka fitlha a ntewa kwa tulong e ntšhwa? O ne a tshogile. “Ka gongwe go botoka ke nna gona mo mebileng,” a nagana.



O ile a bolelela Tomase letshogo la gagwe. Ka dinako tsotlhе Tomase o ne a tshepisa mosimane gore botshelo bo tla tokafala kwa tulong e ntshwa.




Jaanong Magozwe a ya go dula kwa phaposing ya ntlo ya marulelo a a serolwane. O ne a dula le basimane ba bangwe ba babedi.

Palo ya bana ba ba neng ba dula kwa ba ne ba le lesome. Gammogo le mmangwane Puleng le monna wa gagwe, dintšwa tse tharo, katse le podi ya motsofe.



Magozwe o ne a tshimolola sekolo mme go ne go le boima. O ne a saletse kwa morago thata.

Ka dinako tse dingwe o ne a batla go ineela . Mme fela a nagana ka mofofisi wa sefofane le motshameki wa kgwele ya dinao mo dipading. Jaaka bona, o ne a seka a ineela.



Magozwe o ne a dutse mo jarateng kwa ntlong ya marulelo a a serolwane, a buisa buka ya dipadi go tswa kwa sekolong.  
Tomase o ile a tla go dula mo thoko ga gagwe.

“Padi e e bua ka eng?” ga botsa Tomase.  
“Ke ka mosimane yo o nnang morutabana,” ga araba Magozwe.  
“Leina la mosimane ke mang?” ga botsa Tomase.  
“Leina la gagwe ke Magozwe,” ga rialo Magozwe ka monyebo.




# Magozwe

Writer: Lesley Koyi

Illustration: Wiehan de Jager

Translated By: Lorato Trok

Language: Setswana



© African Storybook Initiative, 2015



This work is licensed under a Creative Commons Attribution  
(CC-BY 4.0) Version 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute or credit the original author/s and illustrator/s.

**Saide**   
South African Institute  
for Distance Education

[www.africanstorybook.org](http://www.africanstorybook.org)

A Saide Initiative